



Crna Gora  
Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proteterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 446 200  
Tel: +382 20 446 339

Broj: 04-332/24-539/6

Podgorica, 20.03.2024.godine

**OPŠTINA BIJELO POLJE**  
**Sekretarijat za izgradnju**

**BIJELO POLJE**  
**Ul. N.Merdovića br.10**

Dostavlja se Izmjena urbanističko-tehničkih uslova broj 1062-1822/11 od 18.06.2019. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 KV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,47 KV, 1x250 kva, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore" – opštinski propisi broj 7/14), u Bijelom Polju.

Predmetna izmjena sa pribavljenim tehničkim uslovima/mišljenjima je sastavni dio izdatih urbanističko-tehničkih uslova broj 1062-1822/11 od 18.06.2019. godine.

Dostavljeno:  
- Podnosiocu zahtjeva  
- U spise predmeta  
- Direkciji za inspekcijski nadzor  
- a/a





Crna Gora  
Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
Tel: +382 20 446 200  
Tel: +382 20 446 339

**IZMJENA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA  
broj 1062-1822/11 od 18.06.2019. godine**

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je Urbanističko – tehničke uslove broj 1062-1822/11 od 18.06.2019. godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 KV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,47 KV, 1x250 kva, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("Sl.list Crne Gore" – opštinski propisi broj 7/14), u Bijelom Polju.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine vrši **izmjenu** predmetnih Urbanističko - tehničkih uslova na način što se u **tačkama 4, 7.2 i 7.3** teksta "kablovski vod (kabal)" mijenja i glasi "vazdušni vod (dalekovod)".

Takođe, u **tački 18.** umjesto teksta "Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", BR. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja." treba da stoji tekst: "Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi:

- Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i
- Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA."

MINISTAR  
Janko Odović



Ponograma					20.03.2024
Uč. mrež.	Uč. mrež.	Dem. mrež.	zbroj	Vrhod/izlaz	
04-332/24-539/15					

Broj: 30-20-06-537  
Od: 02.02.2024 godine

Obrazac broj 4

Ministarstvo prostornog planiranja,  
Urbanizma i državne imovine

IV Proleterske brigade br.19  
Podgorica

PREDMET: Obavještenje-Izmjena Urbanističko tehničkih uslova  
VEZA: Zahtjev broj 30-20-06-215 od 02.02.2024.godine.

DOO "Crnogorsk elektridistributivnom sistemu" Podgorica, Sektoru za pristup mreži, Službi za pristup mreži Regiona 6 obratili ste se u ime investitora Direkcije za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje iz Bijelog Polja, zahtjevom za izmjenu Tehničkih uslova br.30-20-06-2377 od 28.05.2019.godine, za izradu tehničke dokumentacije trafostanice STS 10/0,4 kV, 1X250kVA, sa priključnim 10kV vodom, na katastarskoj parceli br.1249 KO Korita, investitora Direkcije za izgradnju i investicije Bijelo Polje, a sve u skladu sa izdatim, izmjenama Urbanističko tehničkih uslova broj 1062-1822/11 od 18.06.2019.godine..

Tehnički uslovi za napajanje Đalovića pećine nalaze u dostavljenom Idejnom rješenju.  
Tehnički uslovi za napajanje pećine i pratećih sadržaja nalaze se podpoglavlјima G (10 kV nadzemni vod) i F (STS 10/0,4 kV Đalovića pećina).

-Prilog:Idejno rješenje

Obavještenje obradila,  
Glavni inženjer u Službi za pristup mreži Regiona 6  
Violeta Knežević, dipl.el.ing.



Dostaviti:

- Podnositelju zahtjeva: Ministarstvo prostornog planiranja,  
IV Proleterske brigade br.19, Podgorica
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 6
- a/a





Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"Crnogorski elektroodistributivni sistem"  
Podgorica  
Ulica Ivana Milutinovića br. 12  
tel: +382 20 408 400  
fax: +382 20 408 413  
www.cedis.me  
Br. 10-10 -  
U Podgorici 31.03.2017. godine

IDEJNO RJEŠENJE NAPAJANJA  
ŽIČARE U ĐALOVIĆA KLISURI I ĐALOVIĆA PEĆINE

Rukovodilac Direkcije:

Ranko Vuković, dipl.el.ing.



Društvo sa ograničenom odgovornošću  
"Crnogorski elektroodistributivni sistem"  
Podgorica  
Ulica Ivana Milutinovića br. 12  
tel: +382 20 408 400  
fax: +382 20 408 413  
www.cedis.me  
Br. 10-10 -  
U Podgorici 31.03.2017. godine

IDEJNO RJEŠENJE NAPAJANJA  
ŽIĆARE U ĐALOVIĆA KLISURI I ĐALOVIĆA PEĆINE

Komisija:

Rade Dašić, dipl.el.ing.

Simo Lukić, dipl.el.ing.

Sanja Tomić, dipl.el.ing.

Sreten Vujišić, geometar

Podgorica, april, 2017. godine

- Orientaciona lokacija TS 10/0.4kV Žičara je u neposrednoj blizini manastira Podvrh, dato u prilogu br. 2
- TS 10/0.4kV Žičaru napajati podzemnim vodom sa nove TS 35/10KV Bistrica.  
Podzemni vod položiti pored predviđenog novog puta, u trotoaru, odnosno zelenoj površini.
- Orientaciona trasa novog voda 10kV predviđenog za napajanje TS 10/0.4kV Žičara data je u prilogu br. 2.
- TS 35/10kV Bistrigu predviđjeti na lokaciji u mjestu Bistrica koju je predviđela Komisija i data je u prilogu br. 1.

Novu trafostanicu 35/10kV Bistrica napajao bi novi vod 35kV kojem bi priključna tačka bila u TS 3/10kV Nedakusi, a krajnja u novoj TS 35/10kV Bistrica.

Orientaciona trasa novog voda 35kV data je u prilogu br. 1.

- Napajanje STS Đalovića pećina predviđjeti sa DV 10kV Šćepanica – Đalovići, nadzemnim vodom.
- Orientaciona trasa novog voda 10kV predviđenog za napajanje STS 10/0.4kV Đalovića pećina i lokacija za STS data je u prilogu br. 3.

Mirkolokaciju trafostanice potrebno je odrediti analizom niskonaponskog razvoda sa trafostanicice kada tačno budu poznate lokacije, snaga i vrsta potrošača električne energije (osvetljenje, motori, i slično). Prema dostavljenim podlogama i usmenom upoznavanju potrebe za električnom energijom su predviđene za:

- a) Gornji plato sadržaja žičare za koji je potrebna snaga od oko 100kVA i
- b) Osvjetljenje same Đalovića pećine za koju nije poznata snaga potrošača.

Ovo se posebno ističe, jer za gornji plato žičare potrebna je relativno velika snaga, a trafostanica se ne može locirati baš blizu centru potrošnje, te je potrebno detaljno analizirati razvod niskog napona sa trafostanicice.

Za osvetljenje Đalovića pećine, i ako nije poznata snaga, pretpostavlja se da to nije što se snage tiče zahtjevno, ali Komisija upozorava da se trafostanica ne može locirati baš blizu pećine, a svjetljenje se prostire duž pećine i postavlja se pitanje do koje dužine.

- Za napajanje Đalovića pećine Komisija je, na osnovu raspoloživih podloga, analizira dvije moguće varijante.

Prva varijanta je bušenjem rupe tehnikom i tehnologijom koji sa primjenjuje za bušenje bunara za vodu ili nekom sličnom. Donji otvor rupe bi bio u samoj pećini, negdje sa strane, a gornji otvor rupe bi bio tačno iznad, na platiji koja se skoro vertikalno spušta prema kanjonu. Otvor bi bio širine 225mm kroz koji bi se mogao spustiti ili SKS tipa X00/O-A 3x70+54.6mm<sup>2</sup>, 0.6/1kV ili neki drugi tip kabla koji bi mogao podnijeti mehanička, električna i druga opterećenja (odлуka projektanta).

Ova varijanta je povoljnja za napajanje Đalovića pećine jer je samo oko 250m udaljna STS od pećine.

U prvoj varijanti, za napajanje gornjeg platoa sadržaja žičare potrebno je na osnovu tačno poznate lokacije, snaga i vrsta potrošača električne energije (osvetljenje, motori, i slično) odrediti rješenje za napajanje električnom energijom. Konkretno se misli da li bi se moglo

sa STS predviđene za napajanje direktno pećine, sa nekoliko SKS priključaka priključiti gronji plato žičare, a da padovi napona budu u granicama dozvoljenih ili je potrebno raditi još jednu trafostanicu.

Druga varijanta je dalekovod 10kV od drugog stuba ispred postojeće STS 10/0.4kV Đalovići do u kanjon, pa kanjonom do pećine, a ispred pećine da se na pogodnom mjestu nađe lokacija (odлуka projektanta). Mane ove varijante su: ako se transformator ne može žičarom spustiti do platoa za trafostanicu (težina transformatora 10/0.4kV, snage 100kVA je oko 600kg) onda je ova varijanta neizvodljiva, a ako se može transformator spustiti do platoa trafostanice žičarom postavlja se pitanje uzemljenja trafostanica jer je teren skoro u potpunosti kamenit.

Komisija daje prednost prvoj varijanti. Konačne odgovore mora dati investitor, njegove multidisciplinarnе stručne ekipe i mogućnosti finansiranja jedne od predložene dvije varijante.

#### **NAPOMENA ZA DV 10kV I STS 10/0.4kV Đalovića pećinu:**

1. Za izgradnju dalekovoda, a posebno STS 10/0.4kV potrebno je predvidjeti prilazne puteve. Teren je kamenit, ali je konfiguracija terena za puteve za prvu varijantu povoljna.
2. Konfiguracija terena za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata za drugu varijantu je veoma nepovoljna, i nemoguće izvesti klasičnim sredstvima i metodama, te bi za ovu varijantu bilo potrebno da se oprema spušta žičarom, ako je to moguće, ili helikopterima, takođe, ako je moguće (potrebna procjena poznavalaca žičare i helikopterskog prenosa tereta).

Takođe, mora se napomenuti da je teren kamenit, te bi izvođenje uzemljenja i zadovoljenje uslova za uzemljenje i zaštitu od opasnog napona dodira i koraka, na osnovu slobodne procjene bili skoro nemoguće. Potrebna je detaljna analiza ako bi se odlučili za drugu varijantu.

Dakle, za priključenje predmetnih objekata izgraditi:

A.	Čeliju 35kV u TS 35/10kV Nedakusi	komplet	1
B.	DV 35kV od TS 35/10kV Nedakusi do TS 35/10kV Bistrica	km	6.6
C.	TS 35/10kV Bistrica prema jednopolnoj šemi datoj u prilogu br. 4	kom	1
D.	Kablovski vod 10kV od TS 35/10kV Bistrica do TS 10/0.4kV Žičara	km	7.2
E.	TS 10/0.4kV Žičara	kom	1
F.	DV 10kV od drugog stuba ispred STS 10/0.4kV Đalovići do STS Đalovića pećina	km	2
G.	STS Đalovića pećina	kom	1

	Zatezni: stakleni izolatorski lanci za naponski nivo 10kV
1.7 Koordinacija izolacije:	Uslugditi sa postrojenjima i uslovima naseljenog područja
1.8 Dužina voda	-
1.9 Početna tačka:	na mjestu drugog stuba ispred STS 10/0.4kV Đalovići
1.10 Krajnja tačka:	STS 10/0.4kV Đalovića pećina
1.11 Način priključka:	Nadzemno
1.12 Konzole:	Gvozdene
1.13 Uzemljenje stubova:	Predviđeni uzemljenje stubova na vodu prema važećim Tehničkim propisima
1.14 Zaštita od atmosferskog prenapona:	Saglasno propisima i važećim preporukama
1.15 Fundiranje stubova:	Nosivost tla: procijeniti na licu mjesta
1.16 Trasa voda	Orientaciona trasa voda data je u prilogu 3
1.20 Pogonski uslovi:	Naznačeni napon voda: 10 kV Maksimalni pogonski napon voda: 12 kV Podnosivi udarni napon vodova: 70 kV Naznačeni podnosivi napon 50Hz: 28 kV Stepen izolacije: Si12 Maksimalno očekivana snaga kratkog spoja 250 MVA

## 2. KLIMATSKI USLOVI:

2.1 Dodati teret:	$G_d = 4 \times G_n$
2.2 Pritisak vjetra:	110 dN/m <sup>2</sup>
2.3 Maksimalna temperatura okoline:	+40°C

## G. STS 10/0.4kV, 100kVA Đalovića pećina

### 1. Opšti tehnički podaci

STS Đalovića pećina predviđeti prema potrebama za snagom i energijom pećine i pratećim sadržajima.

Tipska stubna trafostanica 10/0,4kV na željeznom stubu sa opremom prema potrebama projekta Đalovića pećina.

Transformacija : 10/ 0.4 kV/0.231 kV

Snaga transformatora : 100 kVA

STS 10/0,4 KV "Đalovića pećina" projektovati na osnovu tipskog rešenja proizvodača ove opreme.

Dimenzionisati zaštitno i radno uzemljenje prema tehničkim propisima.

Lokacija STS orijentaciono data u prilogu br. 3.

## 2. Osnovni tehnički podaci

Nazivni napon STS:	- Za visokonaponski dio 10kV. - Za niskonaponski deo 0,4kV.
Nazivna snaga STS:	50-160kVA.
Rastavna mjesta	- Na visokonaponskom dijelu STS se predviđa ugradnja VN skopa sklopke - rastavljača sa VN osiguračima 10kV. - Na niskonaponskom dijelu STS se predviđa ugradnja sklopke rastavljača 500V, 400A.
Najveća snaga tropolnog kratkog spoja, mjerodavna za dimenzionisanje električne opreme:	Na sabirnicama 10kV je 250MVA.
Položaj STS u odnosu na prihvatanje:	- VN - vazdušni vod (krajnja). - NN - vazdušni vod (kraj voda) i podzemni.
Konstrukcija STS:	- Stub trafostanice je čelično-rešetkasti stub izrađen prema tipskom projektu.
Temelj STS	predviđjeti betonski temelj liven na licu mesta
Priključak STS na 10kV vod:	Preko rastavljača snage sa osiguračima na 10kV izolatore transformatora snage.
Transformator:	prenosni odnos $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.42\text{kV}$ Snage: 100kVA
Niskonaponski ormari:	Izrađen od Aluminijumskog lima debljine 2.5mm. Otvori za ulaz kablova sa donje strane
Broj energetskih izvoda 0,4kV	4 izvoda.
Zaštita ET od kratkoh spojeva i preopterećenja:	-VV osigurači nazivne struje prema snazi ugrađenog ET-a. -NV osigurači nazivne struje prema prema snazi potreba i ugrađenog ET-a.
Zaštita od atmosferskih prenapona:	- odvodnici prenapona nazivnog napona, klase 10kA. - Niskonaponski odvodnici prenapona 5kA.
Zaštita NN izvoda:	NV osigurači nazivne struje prema dozvoljenoj struci priključnih vodova.
Predviđena mjerena:	a) struje: b) napona: c) energije: radi kontrole u mernom polju NN razvoda predviđeno mjerjenje utrošene električne energije

Merenje potrošnje električne energije obračunsko mjerjenje:	-Prema uslovima Crnogorskog elektrodistributivnog sistema
Osvetljenje unutrašnjosti ormana:	Sijalica sa užarenom niti 230V, 40W.
Stepen mehaničke zaštite ormana:	IP 55.
Pritisak vjetra:	110 daN/m <sup>2</sup> .
Uzemljenje:	- Predviđjeti posebno radno uzemljenje, a posebno zaštitno uzemljenje. U zavisnosti od uslova izvršiti spajanje radnog i zaštitnog uzemljenja.


### 3. Posebni uslovi

Pri izradi tehničke dokumentacije pridržavati se:

- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata "Sl. list RCG" br. 34/11 od 12.07.2011. g. i izmijene i dopune iz 2013. godine)
- Zakon o energetici "Sl. list RCG" br. 5/2016
- Zakon o zaštiti i spasavanju "Sl. list RCG 13/07", "Sl. list RCG 5/08" "Sl. list RCG 32/11"
- Važećih IEC standarda i ostalih važećih preporuka,
- Sastavni dio ovih Uslova za izradu tehničke dokumentacije su važeći tehnički propisi za objekte ove vrste.

Uraditi


- Prilog zaštite na radu
- Prilog zaštite od požara
- Prilog o zaštiti životne sredine



Prilog br.3

Situacioni plan STS 10/0,4 kV "Balovica pećina" i napojni DV 10 kV vod

## Položenost po KO



## Prilog br.3a

Skica STS 10/0,4 kV "Đalovića pećina" i napojni DV 10 kV vod



Crna Gora  
Opština Bijelo Polje  
Sekretarijat za stambeno  
komunalne poslove i saobraćaj

Plaćanje u vremenu preostalom

16.02.2024.

Adresa: Ul. Nedjeljka Merdovića bb,  
84 000 Bijelo Polje, Crna Gora  
Tel/fax +382 (0) 50 484 811  
E-mail: saobracaj@bijelopolje.co.me

Br: 14-332/24-62/1

07.02.2024. godine

Za: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Veza: Zahtjev za izdavanje uslova veza akt 04-332/24-539/3 od 16.01.2024. godine  
Predmet: Saobraćajno tehnički uslovi

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj rješavajući po zahtjevu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine iz Podgorice broj 14-332/24-62 od 30.01.2024.godine veza akt broj 04-332/24-539/3 od 16.01.2024.godine, na osnovu člana 17 stav 1 i 3 i stava 2 istog člana, člana 26 i 92 Zakona o putevima ("Službeni list Crne Gore", br. 082/20 i 140/22) izdaje:

### SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE

Saobraćajno tehnički uslovi se izdaju investitoru Sekretarijatu za izgradnju Opštine Bijelo Polje za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,47 kV, 1x250 kVA na lokaciji KO Korita. U zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje ("SL.list CG-opštinski propisi", br.7/14) u Bijelom Polju. Saobraćajno tehnički uslovi se izdaju na osnovu nacrta izmjene izdatih urbanističko-tehničkih uslova broj 1062-1822/11 od 18.06.2019.godine za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,47 kV, 1x250 kVA na lokaciji KO Korita, a na osnovu kojih je ovaj organ izdao saobraćajno tehničke uslove broj 14/1-4882/1 od 31.05.2019. godine. Izmjene se odnose na promjenu vrste elektroenergetskog voda iz kablovskog u vazdušni vod (dalekovod).

Uslovi su sledeći:

- Priključenje objekta -trafostanice STS 10/0,47 kV, 1x250 kVA izvršiti na opštinski put kat.parcele br.650 KO Korita.
- Neophodno je pristupni put objektu objediniti u jedan jedinstveni prilaz-priključak.
- Na priklučku objekta lokalnom putu neophodno je obezbijediti odgovaraajuću preglednost za učesnike u saobraćaju.
- Odvod atmosferskih voda sa platoa, prilaznog puta i planiranog objekta predvidjeti tako da atmosferska voda ne dođe na lokalni put.
- Parking prostor rješiti u okviru parcele.
- Širina zaštitnog pojasa u skladu sa članom 92 Zakona o putevima 5,00m.

Za izgradnju elektroenergetskog vazdušnog voda  
pored opštinskog puta kat.parcele br.650 KO Korita potrebno je:

- za vazdušni električni dalekovod minimalno rastojanje u odnosu na opštinski put 10,00m, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.
- za stub vazdušne nisko naponske mreže minimalno rastojanje u odnosu na opštinski put 5,00m računajući od spoljne ivice putnog pojasa.

Radi izdavanje saobraćajne saglasnosti dostaviti Sekretarijatu revidovani Glavni projekat koji mora biti urađen u skladu sa saobraćajno tehničkim uslovima izdatim od ovog organa, a sve u skladu sa članom 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br 064/17, 044/18, 063/18, 011/19 i 082/20).

Dostavljeno:

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,  
Adresa: IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica
- u spise



Duško Ružić  
Sekretar Sekretarijata

Kontakt osoba:

Jadranka Radojević, samostalni savjetnik I za saobraćaj, tel: 067/276-495  
Alida Dizdarević, samostalni savjetnik III za saobraćaj



Datum: 21.02.2024

Organ, jed.	Red. u z. zem.	Djelatnost	Prilog	Vrijednost
04	332	24-539/2		

Podgorica, 13.02.2024. godine

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-410/2

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRAŽAVNE IMOVINE

Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme

Direkcija za izдавanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica

Ulica IV Proleterske brigade, br.19

VEZA: 03-D-410/1 od 31.01.2024. godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja mišljenja o potrebi procjene uticaja

Povodom vašeg zahtjeva, vaš broj 04-332/24-539/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,47 kV, 1x250 kVA, na lokaciji Korita u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Kablovske i vazdušne vodove naponskog nivoa 220 kilovolti ili manje čija dužina ne prelazi 15 kilometara“, redni broj 4, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

S obzirom da u konkretnom slučaju ne možemo zaključiti o kojoj dužini kablovskog voda se radi, smatramo da Nosioca projekta treba obavezati da se nakon utvrđivanja dužine predmetnog voda, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), obrati Agenciji za zaštitu životne sredine, sa zahtjevom za izdavanje mišljenja o potrebi sprovođenja postupka procjene uticaja.

S poštovanjem,

dr Milan Gazdić  
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU  
ŽIVOTNE SREDINE  
CRNE GORE

IV Proleterske 19  
81000 Podgorica, Crne Gore  
tel: +382 20 446 500  
email: epamontenegro@gmail.com  
www.epa.org.me



CRNA GORA  
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Broj: 02/1-348/24-191/2  
Podgorica, 14.02.2024.

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,  
urbanizma i državne imovine

Primerjer	05.03.2024		
Dokument	Redoslijed	Štampan	Vljetnost
04-332/24-539/4			

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE  
Gospodin Janko Odović, Ministar

Predmet: Posebni urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0.47 kV, 1x250 kV na lokaciji KO korita, Bijelo Polje

Veza: Vaš dopis broj 04-332/24-539/4 od 16.01.2024. godine

Poštovani gospodine Odović,

U vezi sa Vašim dopisom broj 04-332/24-539/4 od 16.01.2024. godine (zavedenim u Agenciju za civilno vazduhoplovstvo pod brojem 02/1-348/24-191/1 od 06.02.2024. godine), po pitanju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za potrebe izgradnje 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0.47 kV, 1x250 kV, na lokaciji KO korita, u zahvatu PUP-a Opštine Bijelo Polje, obaveštavamo Vas da se navedeni prostor nalazi van zona za ograničenje postavljanja/izgradnje vazduhoplovnih prepreka u vazdušnom saobraćaju.

Imajući u vidu da na predviđenoj lokaciji već postoji elektro-energetska mreža, te da se postojeći 10 kV vod planira kao rasterećenje mreže na pojedinim lokacijama (uključujući zamjenu i rekonstrukciju postojeće mreže koja je u lošem stanju), obaveštavamo Vas da iz domena vazdušnog saobraćaja nije potrebno definisati uslove koji bi bili sastavni dio konačnih UT uslova za predmetni kablovski vod i pripadajuću trafostanicu.

S poštovanjem,

VD DIREKTORA  
Mileta Nikolić

Dostavljeno:

- Naslovu;
- a/a.



DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO  
Direkcije za izdavanje  
urbanističko-tehničkih uslova  
Broj: 1062-1822/11  
Podgorica, 18.06.2019. godine

UPRAVA JAVNIH RADOVA  
PODGORICA

Primljenio:	19.06.2019		
Org. jed.	Broj	Pričag	Vrijednost
	01-4337/1		

OPŠTINA BIJELO POLJE  
Direkcija za izgradnju i investicije

BIJELO POLJE

Dostavljaju se Urbanističko – tehnički uslovi broj 1062-1822/11 od 18.06.2019. godine, za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore, opštinski propisi br. 7/14) u Bijelom Polju.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje
- U spise predmeta
- a/a

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE



## URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

<p style="text-align: center;"><b>CRNA GORA</b> <b>MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</b></p> <p style="text-align: center;">1.</p> <p style="text-align: center;">Broj: 1062-1822/11 Podgorica, 18.06.2019. godine</p>	 <p style="text-align: center;"><b>CRNA GORA</b> <b>MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA</b></p>
<p>2. Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) i podnijetog zahtjeva Direkcije za izgradnju i investicije - Opština Bijelo Polje, izdaje:</p> <p>3. <b>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE</b> <b>za izradu tehničke dokumentacije</b></p> <p>4. za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list" Crne Gore, opštinski propisi br. 7/14) u Bijelom Polju.</p> <p>5. <b>PODNOŠILAC ZAHTJEVA:</b> <b>Direkcija za izgradnju i investicije OPŠTINA BIJELO POLJE</b></p> <p>6. <b>POSTOJEĆE STANJE</b> Postoje određene zone u kojima su elektroenergetska opterećenja veoma velika (crvene zone) i trafo-stanice u tim zonama ne mogu izdržati nova dodatna opterećenja bez znatnijih investicionih zahvata. Naravno, postoje lokaliteti koji energetski nijesu opterećeni i na kojima se može, bez posebnih uslova, omogućiti priključenje novih ili dozvoliti povećanje potrošnje postojećim kupcima. Preopterećenje na pojedinim lokalitetima rezultat je povećane potrošnje postojećih potrošača pod uticajem rasta životnog standarda, kao i prostim povećanjem broja novih korisnika.</p> <p>7. <b>PLANIRANO STANJE</b> 7.1. <b>Namjena parcele odnosno lokacije</b> Koncepcijom razvoja postojeće mreže 10 kV vršiće se zamjena i rekonstrukcija mreže koja je u lošem stanju i izgradnja nove u skladu sa potrebama, lokalnim planovima i planovima ED Bijelo Polje. Takođe, potrebno je izgraditi izvjestan broj novih trafo-stanica kako bi se skratile dužine vodova i time potrošačima isporučila kvalitetnija energija.</p>	

	<p>Mreža 10 kV u gradskom području se predviđa kao kablovska, dok u prigradskim naseljima može biti djelimično kablovska, a djelimično vazdušna, a na ruralnom području može ostati nadzemna.</p> <p>Kablovski provodnici za podzemnu mrežu mogu biti jednožilni kablovi tipa XHE 49 A standardnih presjeka 150 mm<sup>2</sup> Al i 240 mm<sup>2</sup> Al; za nadzemnu mrežu trožilni upleteni kablovski snop (SKS) presjeka provodnika 50 mm<sup>2</sup> Al ili neki drugi kako odredi nadležna elektrodistribucija.</p> <p>Do trafo-stanica 10/0,4 kV moguće je izgraditi priključne elektroenergetske vodovode 1 kV i 10 kV u vidu podzemnih i nadzemnih vodova.</p> <p>Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV polažu se ispod javnih površina (ispod trotoarskog prostora, izuzetno ispod kolovoza saobraćajnica, ispod slobodnih površina, ispod zelenih površina) i građevinskih parcela. Podzemni elektroenergetski vodovi 1 kV i 10 kV postavljaju se u rov minimalne dubine 0,8 m, širine u zavisnosti od broja kablova. Na svim mjestima gdje se mogu očekivati veća mehanička naprezanja tla ili postoji eventualna mogućnost mehaničkog oštećenja kablovskih vodova, elektroenergetski vodovodi 1 kV i 10 kV polažu se isključivo kroz kablovsku kanalizaciju ili kroz zaštitne cijevi. Kablovska kanalizacija se primjenjuje na prelazima ispod kolovoza ulica, puteva, željezničkih pruga, kolskih prolaza i dr.</p> <p>Nadzemni elektroenergetski vodovi postavljaju se na stubove. Stubovi se postavljaju na javne površine ili na građevinske parcele.</p> <p>Prilikom izgradnje elektroenergetskih vodova voditi računa kod ukrštanja sa drugim objektima infrastrukture (TT vodovi, magistralni i regionalni putevi, željezničke pruge i postrojenja).</p> <p>U slučaju izgradnje elektroenergetskih vodova preko stambenih i javnih površina treba obezbijediti minimalnu sigurnosnu visinu i minimalnu sigurnosnu udaljenost od pomenutih objekata (električna sigurnost).</p> <p>Pri projektovanju i izgradnji trafo-stranice 10/0,4 kV, opremu tipizirati u skladu sa tehničkim preporukama EPCG AD – Nikšić (TP- 1b), odnosno zahtjevima nadležne elektrodistribucije.</p> <p>TS 10/0,4 kV mogu se graditi u okviru objekata na građevinskoj parceli ili na slobodnom prostoru u okviru bloka, kao podzemni ili nadzemni objekti. Nadzemni objekat za smještaj TS 10/0,4 kV može biti montažni ili zidani.</p> <p>U zonama industrije i servisno-radnim zonama TS 10/0,4 kV mogu se graditi u objektu u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika, na slobodnom prostoru u okviru kompleksa pojedinačnih korisnika ili na javnoj površini, kao prizemni objekat ili stubna trafo-stanica.</p> <p>Zidani ili montažni objekat TS 10/0,4 kV je površine do 25m<sup>2</sup>, zavisno od tipa i kapaciteta. TS 10/0,4 kV se ne ogradiju i nemaju zaštitnu zonu. Za TS10/0,4 kV propisan je maksimalni nivo buke od 30db danju i 35db noću. Zidovi TS 10/0,4 kV</p>
--	--

	<p>treba da budu sa ugrađenim zvučno-izolacionim materijalom koji će ograničiti nivo buke.</p> <p>Zbog sprečavanja negativnog uticaja na životnu sredinu u slučaju havarija uslijed izlivanja transformatorskog ulja, potrebno je ispod transformatora izgraditi kade ili jame za skupljanje ulja (za uljne transformatore).</p> <p>Trafo-stanicama 10/0,4 kV (podzemne, prizemne ili stubne) potrebno je obezbijediti pristupni put minimalne širine 2,5m do najbliže javne saobraćajnice za pristup teretnog vozila.</p> <p>Ukoliko se TS 10/0,4 kV gradi na javnoj površini u zoni raskrsnice, njen položaj mora biti takav da ne ugrožava preglednost, bezbjednost i konfor kretanja svih učesnika u saobraćaju.</p> <p>Novoplanirana STS planirana je i u skladu sa Sveobuhvatnim urbanističko – arhitektonskim idejnim rješenjem Đalovića pećina i klisura u okviru Lokacije 4. Ovo idejno rješenje je sastavni dio Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.</p>
7.2.	<p><b>Pravila parcelacije</b></p> <p>Planirani 10 kV kablovski vod - od Đalovića sela do ulaza u Đalovića pećinu, prolazi kroz KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.</p> <p>Nova STS 10/0,4 kV planirana je na katastarskoj parceli broj 1249 KO Korita, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.</p>
7.3.	<p><b>Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama</b></p> <p>Tačnu poziciju STS i kabla odrediti na licu mjesta, na poziciji koja odgovara ostalim uslovima terena i uz uslov obezbijeđivanja pristupa STS u cilju servisnog opsluživanja a u skladu sa preporukama nadležnog organa.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta (Sl. list CG, br. 044/18).</li> <li>• Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade (" Sl. List CG", br. 060/18).</li> </ul> <p>Članom 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018), propisano je da tehnička dokumentacija sadrži grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.</p> <p>Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.</p>
8.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p> <p><b>Klima</b></p> <p>Područje opštine Bijelo Polje ima umjereno kontinentalnu klimu u prostornom dolinskom dijelu s tim što u višim djelovima (na visinama preko 1.000 mnv) prelazi</p>

	<p>u planinsku. Dolinski dio karakteriše umjereno topla i vlažna klima sa topnim ljetima, dok se u višim djelovima javljaju dva klimatska podtipa: umjereno hladna i vlažna klima s topnim ljetima (na visinama od 1.000 mnv do 1.500 mnv) i vlažna borealna klima – veoma hladne zime sa puno snijega i svježa ljeta (na visinama preko 1.500 mnv). Godišnja doba su jasno izražena, pri čemu je jesen toplija od proljeća, što pogoduje sazrijevanju kultura. Srednja godišnja temperatura iznosi 9,400C.</p> <p>Najtoplji mjesec je jul sa srednjom temperaturom 19,100C, a najhladniji mjesec je januar sa temperaturom -0,900C. Srednja godišnja vrijednost insolacije je 1.635,3 časova, srednji mjesečni maksimum je u julu mjesecu i iznosi 228,4 časova, a minimum je u decembru sa 39 časova.</p> <p>Veći dio područja odlikuje se modifikovanim fluvijometrijskim režimom padavina, pri čemu se maksimalne količine izlučuju u kasnoj jeseni i u prvom dijelu zime (oktobar-januar), a minimalne tokom ljeta (jun-avgust). To je ograničavajući činilac u razvoju poljoprivrede, naročito u zonama čija je geološka osnova izgrađena od vodopropustljivih krečnjačkih stijena. Za područje opštine Bijelo Polje obimnije sniježne padavine karakteristične su od sredine novembra, a najintenzivnije su u razdoblju decembar-mart. Sniježni pokrivač traje oko pet mjeseci.</p> <p>Srednja godišnja suma padavina je 920 mm. Srednja mjesecačna suma padavina najveća je u novembru i iznosi 112,8 mm, a najmanja u avgustu 55,1 mm.</p> <p>Na osnovu podataka mjernih stanica može se konstatovati da se relativna vlažnost vazduha u Bijelom Polju nalazi u granicama umjerene povišenosti. Relativna vlažnost vazduha je veća zimi nego ljeti. Na planinama ljeti raste sa visinom. Srednja godišnja vrijednost vlažnosti je 77,3%, maksimum je u decembru 84,1%, dok je minimum u julu 72,6%.</p> <p>U Bijelom Polju su izrazitije zastupljeni vjetrovi iz jugozapadnog, jugoistočnog i sjeveroistočnog pravca jer se tim pravcima pruža dolina Lima i njene pritoke s jedne i Bjelopoljska kotlina sa druge strane. U vrijeme duvanja zapadnih i sjeverozapadnih vjetrova ima dosta padavina, a za vrijeme juga temperature vazduha rastu.</p> <p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15).</p> <p>Proračune raditi na VIII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p> <p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da</p>
--	---

	<p>predviđjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.</p> <p>Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezni su projekti ili elaborati zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, kao i studije procjene uticaja na životnu sredinu, te na navedeno pribave odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa zakonom;</p>
9.	<p><b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b></p> <p><b>Smjernice i mjere zaštite životne sredine</b></p> <p><b>Mjere za zaštitu vazduha</b></p> <p>Očuvanje kvaliteta vazduha na području opštine Bijelo Polje i uspostavljanje višeg standarda kvaliteta vazduha u opštinskom centru ostvarice se primjenom sljedećih pravila i mjera zaštite:</p> <p>1) smanjenje nivoa emisije zagađujućih materija iz postojećih izvora zagađivanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• primjenom ekološki prihvatljivih tehnologija u industrijskim postrojenjima u cilju zadovoljenja graničnih vrijednosti emisija zagađujućih materija;</li> <li>• primjenom toplifikacije gradskog područja, kotlarnice kao energetsko gorivo trebalo bi da koriste gas;</li> <li>• izgradnjom obilaznice oko centralnog gradskog područja i preusmjeravanjem tokova tranzitnog i teretnog saobraćaja iz gusto naseljenih stambenih zona;</li> <li>• održavanjem, sanacijom i pravilnim deponovanjem na postojeću „deponiju“ Kumanica;</li> <li>• izgradnjom sanitarnih deponija za čvrsti komunalni otpad (Regionalna deponija Čelinska kosa, deponija životinjskog otpada, deponija mulja, deponija građevinskog otpada na predloženim područjima uz prethodnu izradu Studije izbora lokacije i kasnije Studije izvodljivosti);</li> <li>• korišćenjem obnovljivih izvora energije za zagrijavanje stambenih prostorija domaćinstava u seoskim naseljima;</li> <li>• primjenom svih mjera iz smjernica datih u okviru pejzažnog uređenja;</li> </ul> <p>2) održavanje emisija u propisanim granicama iz novih postrojenja, industrijskih kompleksa i svih planiranih djelatnosti koje svojim aktivnostima mogu doprinijeti pogoršanju kvaliteta vazduha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• izgradnjom budućeg auto-puta Bar – Boljare u skladu sa očuvanjem kvaliteta vazduha i uopšte kvaliteta životne sredine, a poštujući mjere zaštite date DPP Bar – Boljare;</li> <li>• izradom Procjene uticaja na životnu sredinu svih objekata koji su za to predviđeni Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu.</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite voda</b></p> <p>Prema Zakonu o vodama, zaštita voda od zagađivanja ostvaruje se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacijom kontrole kvaliteta vode i izvora zagađivanja, zabranom i ograničavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih materijalima, zabranom</li> </ul>

	<p>stavljanja u promet supstanci opasnih za vode za koje postoji supstitucija ekološki pogodnijih proizvoda i dr.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekonomskim mjerama plaćanjem naknade za zagađivanje vode koja nije niža od troškova njenog prečišćavanja;</li> <li>- prečišćavanjem otpadnih voda na mjestu nastajanja primjenom tehničko-tehnoloških mjera i uvođenjem savremenih tehnologija u proizvodnju;</li> <li>- vodnim mjerama kojima se poboljšava režim i kvalitet malih voda namjenskim ispuštanjem čiste vode iz akumulacija, a posebno radi otklanjanja posljedica havarijskih zagađenja.</li> </ul> <p>Prioritetne aktivnosti sa aspekta zaštite voda u opštini Bijelo Polje u narednom planskom periodu odnosiće se na izgradnju postrojenja za prečišćavanje gradskih i industrijskih otpadnih voda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uspostavljanje strogog režima sanitarnog nadzora u I zoni zaštite:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabranom odvijanja aktivnosti koje nisu u funkciji vodosnabdijevanja;</li> <li>• zatravljivanjem površina bez upotrebe agrohemijских sredstava;</li> <li>• zabranom pristupa licima koja ne obavljaju poslove vezane za aktivnosti oko snabdijevanja vodom;</li> </ul> </li> <li>2) uspostavljanje režima stalnog sanitarnog nadzora u II zoni zaštite vodoizvorišta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• sanitacijom svih objekata u užoj i na granici uže zone zaštite;</li> <li>• zabranom izgradnje novih objekata koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja;</li> <li>• zabranom skladištenja čvrstog, opasnog i industrijskog otpada;</li> <li>• zabranom transporta opasnih i štetnih materija;</li> <li>• zabranom ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda u akumulaciju;</li> </ul> </li> <li>3) uspostavljanje režima sanitarnog nadzora i zaštite od zagađivanja životne sredine u III zoni zaštite vodoizvorišta:       <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabranom izgradnje industrijskih postrojenja i objekata čije otpadne vode mogu da zagade vodu ili zemljište ili da ugroze bezbjednost vodoprivrednih objekata;</li> <li>• organizovanim sakupljanjem čvrstog otpada na vodonepropusnim površinama i njihovo sanitarno transportovanje na sanitarnu regionalnu deponiju izvan površine sliva akumulacije;</li> <li>• zabranom transporta i skladištenja opasnih i štetnih materija;</li> <li>• ograničenom upotrebom zemljišta u poljoprivredne svrhe na način da se ne ugrozi kvalitet vodoizvorišta.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Mjere zaštite zemljišta</b></p> <p>Očuvanje i zaštita poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta sprovodiće se primjenom sljedećih pravila i mjera zaštite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kao prioritetu aktivnost u zaštiti zemljišta neophodno je sprovesti poljoprivrednu (a u određenim slučajevima i šumsku) rekultivaciju degradiranog zemljišta;</li> <li>- izgradnja željezničke pruge mora biti takva da se isključi njen trasiranje kroz I zonu zaštite, odnosno njena izgradnja u II i III zoni zaštite mora biti sprovedena tako da se obezbijedi sistem kontrolisanog odvođenja i prečišćavanja atmosferskih voda;</li> <li>- u pogledu zaštite zemljišta i daljeg unapređenja vizuelno-estetskih karakteristika predionih cjelina, kao i korišćenja terena u druge</li> </ul>
--	--

	<p>namjene, nakon završetka perioda eksploatacije obavezna je primjena bioloških mjera rekultivacije napuštenih koncesionih područja kako bi se ova degradirana područja privela produktivnoj namjeni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventualne inicijative i predloge za otvaranje novih pozajmišta građevinskog materijala i kamenoloma detaljnije razmotriti tek na osnovu sprovedenog postupka procjene uticaja na životnu sredinu (u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja), čime će se na osnovu (ne)davanja ekološke saglasnosti odrediti dalje aktivnosti prilikom eksploatacije građevinskog materijala i mineralnih sirovina;</li> <li>- kontrolisanom sjećom autohtonih šumskih sastojina, posebno u ekosistemski ugroženim predjelima;</li> <li>- kontrolisanom primjenom agrohemijskih sredstava u poljoprivredi (edukacijom poljoprivrednih proizvođača o uticajima poljoprivrede na životnu sredinu i prednostima proizvodnje ekološki bezbjedne hrane na bazi organske poljoprivrede);</li> <li>- određivanjem granica građevinskog reona Bijelog Polja radi zaštite zemljišta od dalje nekontrolisane, tj. bespravne gradnje; sanacijom većih klizišta uz primjenu adekvatnih mjera.</li> </ul> <p><b>Mjere zaštite od buke</b> Izradom i sproveđenjem Lokalnog plana zaštite od buke definišu se lokacije i režimi obavljanja djelatnosti u određenim zonama na način da nivo buke bude u dozvoljenim granicama.</p> <p>Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, broj 02-D-1419/2 od 05.06.2019. godine.</p>
10.	<p><b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b></p> <p>Zelenilo infrastrukturnih i komunalnih objekata (rezervoar, trafo-stanica, garaža, prečišćivač itd.) i zelenilo uz stovarišta, skladišta, servise - ZIK, ZSS Zelenilo u okviru infrastrukturnih objekata, prije svega trafo-stanica, podrazumijeva travni ili neki drugi biljni pokrivač. Osnovni uslov je da zelenilo svojim korjenovim sistemom ili krošnjom ne ometa normalno funkcioniranje navedenog infrastrukturnog objekta. Za ostale infrastrukturne i komunalne objekte, kao i objekte za skladištenje, zatim za stovarišta i servise osnovni uslov je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stvaranje povoljnog mikroklimata, odnosno zaštita od visokih temperatura i dominantnih vjetrova;</li> <li>- zelenilo je dobra protivpožarna prepreka;</li> <li>- zelenilo u estetskom smislu artikuliše i naglašava značaj objekta, ali i ublažava negativne elemente izgrađenih objekata i njihovih namjena.</li> </ul> <p>Uređenje navedenih površina bazira se najprije na formiranju tampon zona (zaštitni pojas) obodom parcela. Širina ovih pojaseva bioloških tampon zona zavisi od namjene i od prostorne organizacije, učešće zelenila na urb. parceli je min. 20% (mimo tampon zone). Naime, pored navedenog, veoma bitan činilac je formiranje platoa i radno-manipulativnih površina, gdje je na parking mjestima i duž saobraćajnica neophodno formiranje dvoreda (uslovi iz „Zelenilo uz saobraćajnice“). Izbor biljnog materijala treba svesti na autohtone vrste, otporne na uslove sredine, izbjegavati šarenilo vrsta i oblika, bez pretrpavanja površina.</p>

11.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
12.	<b>USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM</b>
	/
13.	<b>USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNju POMOĆNIH OBJEKATA</b>
	/
14.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA</b>
	/
15.	<b>USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU</b>
	/
16.	<b>MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKATA</b>
	/
17.	<b>USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU</b>
17.1	<p><b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b></p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV</li> </ul> <p>Akt ovog ministartva upućen Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu broj 1062-1822/5 od 23.05.2019. godine.</p>
17.2	<p><b>Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu</b></p> <p>Vodovodna i kanalizaciona mreža ne postoje u ovom dijelu Opštine Bijelo Polje. Akt d.o.o. Vodovod Bistrica Bijelo Polje, broj 385/19 od 29.05.2019. godine.</p>
17.3	<p><b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b></p> <p>Prema uslovima Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opština Bijelo Polje, broj 14/1-4882/1 od 31.05.2019. godine.</p>
17.4	<p><b>Ostali infrastrukturni uslovi</b></p> <p>Akt Uprave za vode, broj 060-327/19-02011-117 od 29.05.2019. godine.</p>
18.	<b>POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I</b>

	<b>SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA</b>	
	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.	
19.	<b>POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA</b>	
	/	
20.	<b>DOSTAVLJENO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podnosiocu zahtjeva</li> <li>- Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje</li> <li>- U spise predmeta</li> <li>- a/a</li> </ul>	
21.	<b>OBRAĐIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:</b>	Olja Femić Nataša Đuknić <i>Jyoti L. Hauwaay</i>
22.	<b>OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:</b>	Olja Femić
23.	M.P. 	potpis ovlašćenog službenog lica <i>Femic</i>
24.	<b>PRILOZI</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grafički prilog iz planskog dokumenta;</li> <li>- Dokaz o uplati naknade za izdavanje utr-a;</li> <li>- Akt Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, broj 02-D-1419/2 od 05.06.2019. godine;</li> <li>- Akt d.o.o. Vodovod Bistrica Bijelo Polje, broj 385/19 od 29.05.2019. godine;</li> <li>- Akt Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Opština Bijelo Polje, broj 14/1-4882/1 od 31.05.2019. godine;</li> <li>- Akt Uprave za vode, broj 060-327/19-02011-117 od 29.05.2019. godine.</li> </ul>	



Crna Gora  
Uprava za vode

Sjedница  
MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
PODGORICA

Prijava	30.05.2019	Vrednost
Broj	Prilog	
Org. br.		
106	1822	4

Adresa: Bulevar Revolucije 24  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 224 593  
fax: +382 20 224 594  
[www.upravazavode.gov.me](http://www.upravazavode.gov.me)

Br: 060-327/19-02011-117

29. maj 2019.

Uprava za vode, na osnovu čl. 114 i 115 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18) i čl. 18 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorat za građevinarstvo, br.1062-1822/6 od 23.05.2019. godine, a u ime Investitora Direkcije za izgradnju i investicije - Opština Bijelo Polje, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, donosi

**RJEŠENJE  
o utvrđivanju vodnih uslova**

**UTVRĐUJU SE** Investitoru Direkciji za izgradnju i investicije -Opština Bijelo Polje, u postupku izrade Glavnog projekta za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju, sljedeći vodni uslovi:

1. Glavni projekat uraditi u skladu sa važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekta.
2. Tehnička dokumentacija treba da sadrži:
  - opšte podatke o projektu, urbanističko-tehničke uslove;
  - podloge za projektovanje sa prikazom postojećeg stanja u pogodnoj razmjeri, i to:
    - o geodetske,
    - o hidrološke (hidrografske, hidrološke i meteorološke),
    - o geološke i geotehničke.
  - tehnički opis,
  - tehničke uslove izvođenja radova, sa posebnim akcentom na odlaganje eventualnog građevinskog otpada prilikom izvođenja radova i mjerama za obezbjedenje nesmetanog protoka eventualno prisutnih vodnih tijela, te sprečavanja stvaranja nanosa rječnog materijala,
  - predmjer i predračun radova,
  - preglednu situaciju i ostale grafičke priloge u pogodnoj razmjeri,
  - potvrdu o registraciji organizacije koja je uradila projektnu dokumentaciju i ovlašćenje odgovornog projektanta,
  - potvrdu o izvršenoj reviziji tehničke dokumentacije,
  - naziv investitora i njegovo sjedište.
3. Tehničke karakteristike projektovanog rješenja moraju biti takve da zadovoljavaju sledeće uslove:

- u slučaju projektovanja trase u zonama vodnih tijela, izgrađeni objekti ne smiju narušavati režim tečenja i morfologiju dna, te odvijanje prirodnih obalnih procesa u pogodenoj zoni;
- projektnom dokumentacijom obuhvatiti paralelna vodenja i ukrštanja sa svim vodotocima na predvidenoj trasi,
- tehničkom dokumentacijom predvidjeti odgovarajuće radove i mјere, kojima će se spriječiti erozija tla, stvaranje jaruga i brazdi, i klizanje terena usled izvođenja radova,
- u slučaju ukrštanja trase sa zonama ili pojasevima sanitarnе zaštite, neophodno je poštovati mјere i ograničenja utvrđena u tim zonama;
- projektnom dokumentacijom potrebno je utvrditi sva postojeća i potencijalna vodoizvorišta na predviđenoj trasi, kako na nivou izvorišta od značaja za državu, tako i na nivou jedinice lokalne samouprave,
- izvršiti identifikaciju svih ukrštanja trase sa konkretnim zonama sanitarnе zaštite postojećih izvorišta, te identifikaciju mјera zaštite, koje se moraju poštovati u tim zonama (kako propisuju odgovarajuća izdata rješenja), projektnim rješenjima ispoštovati sve definisane mјere zaštite,
- kod potencijalnih izvorišta izbjegavati građevinske poduhvate u slivu izvorišta, te maksimalno izbjegavati bilo kakve intervencije u zonama, koje bi hidrogeološka analiza identifikovala kao uzu zonu zaštite budućeg izvorišta.

Nakon izrade Glavnog projekta Investitor će ovoj upravi podnijeti zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti, u skladu sa čl. 118 i 119 Zakona o vodama, uz koji treba priložiti Glavni projekat i Izvještaj o tehničkoj kontroli (reviziji) Glavnog projekta.

#### O b r a z l o ž e n j e

Upravi za vode podnijet je zahtjev od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma - Direktorat za građevinarstvo, br. 1062-1822/6 od 23.05.2019. godine, a u ime Investitora Direkcije za izgradnju i investicije - Opština Bijelo Polje, radi utvrđivanja vodnih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita, u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju.

Uz zahtjev je dostavljena sledeća dokumentacija:

Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,4 kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje („Sl. list Crne Gore“, opštinski propisi br. 7/14), u Bijelom Polju.

Razmatrajući priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je zbog složenosti rješenja potrebno propisati vodne uslove za izradu projektne dokumentacije na nivou Glavnog projekta.

Na osnovu izloženog odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Za donošenje ovog rješenja podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja administrativne takse u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

**Uputstvo o pravnoj zaštiti:** Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko Uprave za vode, neposredno ili putem pošte.

#### Dostavljeno:

- Podnositoci zahtjeva;
- Službi Uprave;
- Inspektoru za vode;
- a/a.

#### D I R E K T O R,

Damir Gutić





D.o.o  
VODOVOD "BISTRICA"  
Bijelo Polje

Muha Dizdarevića 8, 84000 Bijelo Polje  
Tel/ 050/432-239, Fax: 050/432-120,  
Korisnička služba: 050/431-006  
e-mail: vodovodbp@t-com.me  
PIB: 02304011, PDV: 70/31-00424-6,  
Šifra djelatnosti: 41000

CKB banka: 510-2196-48, Hipotekarna banka: 520-13821-31, Atlas banka: 505-96494-37, Prva banka: 535-5787-81

**Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO  
Ul. IV Proleterske brigade br. 19  
84000 BIJELO POLJE**

Crna Gora		MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PODGOĆICE	
Primljeno:	23.05.2019.		
Org. jed.	Broj	Periode	Vrijednost
106-	1822	/8	

Datum: 29.05.2019.god.  
Djelovodni broj: 395/19

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 74., a rješavajući po zahtjevu Direkcija za izgradnju i investicije iz Bijelog Polja, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,40kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **u s l o v a, br. 1062-1822/4 od 23.05.2019.god.**, dostavljamo Vam uslove za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,40kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju.

**V O D O V O D N A** mreža ne postoji u zahvatu katastarske opštine „Korita“ gdje se planira izgradnja 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,40kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju.

**F e k a l n a k a n a l i z a c i j a** ne postoji u zahvatu katastarske opštine „Korita“ gdje se planira izgradnja 10kV kablovskog voda sa pripadajućom trafostanicom STS 10/0,40kV, 1x250 kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje, u Bijelom Polju.

**D.O.O. VODOVOD „BISTRICA“**

Bijelo Polje

Tehnički rukovodilac,

Marko Bulatović, dipl. inž. grad.





Crna Gora  
Vlada Crne Gore  
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE  
Broj :02-D-1419/E  
Podgorica, 05.06.2019.godine  
NR

Crna Gora  
AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Prijmeli:	06.06.2019.
Urg. ten:	106 - 1822 /g
Tele:	06-1822
Vrednost:	100

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

P o d g o r i c a  
UI. IV Proleterske brigade br.19

Povodom vašeg zahtjeva, broj 1062-1822/2 od 28.05.2019.godine, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom STS 10/0,4kV, 1x250kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije investitora Direkcija za izgradnju i investicije iz Bijelog Polja, obaveštavamo vas sledeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da se u konkretnom slučaju radi o zamjeni i rekonstrukciji 10kV kablovskog voda sa pripadajućom STS 10/0,4kV, 1x250kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 20/07 i „Službeni list CG“, broj 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trafostanice, rasklopna i konvertočka postrojenja napona 220kV i više“ - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (o) i za „Kabloske i vazdušne vodove naponskog nivoa 220kV ili manje čija dužina ne prelazi 15km“ - redni broj 4. Vodovi za transport, sa ili bez pratećih objekata, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Sagledavajući navedenu uredbu, ali i projekat u cjelini, odnosno izgradnju 10kV kablovskog voda sa pripadajućom STS 10/0,4kV, 1x250kVA i uklapanjem u postojeću mrežu, želimo da istaknemo da shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, broj 75/18), je potrebno sprovesti postupak odlučivanja o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje 10kV kablovskog voda sa pripadajućom STS 10/0,4kV, 1x250kVA, na lokaciji KO Korita u zahvatu Prostornog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje, u cilju izdavanja urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije investitora Direkcija za izgradnju i investicije iz Bijelog Polja, kod Agencije za zaštitu prirode životne sredine.

Obradilo:  
Nikola Račević, spec.zaš.živ.sred.

Pomoćnik direktora  
Ilija Radović, dipl.inž.tehnol.

DIREKTOR  
Nikola Medenica



AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

10 Proleterske 19 • 8100 Podgorica • Crna Gora • Tel: +382 26 448 505  
Fax: +382 20 616 250 • e-mail: [zzpp@mt.gov.me](mailto:zzpp@mt.gov.me) • [www.zpp.org.me](http://www.zpp.org.me)



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
SEKRETARIJAT ZA STAMBENO – KOMUNALNE  
POSLOVE I SAOBRAĆAJ  
84000 Bijelo Polje, Sportski centar Nikoljac,  
Br.14/I-4882/1  
Bijelo Polje, 31.05.2019.godine

Cjene Ustro  
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
PODGOVICA

Prihvaren	06.06.2019		
Odg. deo	Broj	Prilog	Vrijednost
	106 - 1822		

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj rješavajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat za građevinarstvo, Direkcija za izdavanje UT uslova broj 14/1-4882 od 28.05.2019.godine, veza akt broj UPI 1062-1822/3 od 23.05.2019.godine, kome se obratila Direkcija za izgradnju i investicije iz Bijelog Polja, na osnovu člana 5 Zakona o putevima ("Sl.list RCG" br.42/04, "Sl.list CG" br. 021/09, 054/09, 040/10, 073/10, 036/11, 040/11, 092/17) i člana 16 stava 1 alineja 3 i stava 2 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima ("Sl.list RCG" opštinski propisi 16/07) izdaje:

### SAOBRAĆAJNO TEHNIČKE USLOVE

Rješavajući po zahtjevu broj 14/1-4882 od 28.05.2019.godine i priloženoj situaciji trase, na dijelu gdje planirani vod prolazi pored nekategorisanog puta br.kat.parcela 650 KO Korita izdaje sledeće uslove koji se odnose na postavljanje telegrafskih i telefonskih, vazdušnih i kablovskih linija i vodova niskog napona za osvetljavanje, mjesta ukrštanja opštinskog puta sa željezničkom prugom i dr. sličnih objekata i postrojenje u zaštitnom pojusu opštinskog i nekategorisanog puta, dozvole za prekope, potkopavanja ili druge radove na opštinskom i nekategorisanom putu:


Neophodno je izvršiti snimanje situacije terena i u zavisnosti od izbora načina izgradnje mreže i potrebne trase kabla izraditi Projekat instalacija, sa tačno definisanim dužinama kabla koji treba da se postavi u trupu puta, ili u putnom pojusu kao i ostalim detaljima koje treba da sadrži projektna dokumentacija (tačno naznačenim mjestom priključenja, oznake za kablo i dr...).

Tehničkom dokumentacijom obraditi karakteristične poprečne presjeke sa tačno definisanim položajem budućeg kabla i puta, sa mehaničkom zaštitom kabla, trakom upozorenja. Zatrpanjvanje preostalog rova projektovati postavljanjem tamponskog sloja – šljunka veličine zrna od 0 do 22mm u slojevima od 20 – 25 cm sa nabijanjem slojeva vibro žabom. Projektom predviđjeti da završni sloj puta bude vraćen u prvobitno stanje. Na djelovima trase gdje kablo prolazi ispod asfaltnih površina projektovati vraćanje asfaltne površine u prvobitno stanje, sa pripadajućim brojem i debljinom asfalta koja je ugrađena na saobraćajnici prije iskopa. Minimalna dubina polaganja kabla u trup puta 1,00m, a u putnom pojusu 0,80m.

Radi izdavanje saobraćajne saglasnosti dostaviti Sekretarijatu Projekat instalacija koji će biti uraden u skladu sa gore navedenim uslovima.

SEKRETAR:  
Dejan Luković





LEGENDA:

-  GRANICA KATASTAREKE OPŠTINE
-  GRANICA PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE BIJELASICA I KOMOVI
-  GRANICA DETALJNIH PROSTORNIH PLANI AUTOPUTA BAR-BOLJARE
-  KATASTARSKE OPŠTINE KOJE NEMaju KATASTAR ZEMLJISTA
-  NASELJA

PROSTORNE CJELINE - ZONE

-  DOLINA LIMA - GORNJE POLUJUG
-  VISORAVAN KORITA
-  BROSKOPLANINSKA
-  VISOKOPLANINSKA - BIJELASICA

PROSTORNO URBANISTIČKI PLAN  
OPŠTINE BIJELO POLJE

PLAN




Lokacija:

-  Granična PUPA
-  Opštinska granica
-  Oblasna granica



NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE	
NOSILAC / ZGRADE	MONTENEGROPROJECT	PLANET CLUSTER
PRILOG	ADMINISTRATIVNA KARTA SA PROSTORNI M CJELINAMA I GRANICAMA KO	
RUKOVODIČ TIMA	mr Jadranka Popović, opština am. ur. Antonio Jansana Vega, amitekta	
OZGOVORNI PLANER	mr Jadranka Popović, opština am. ur. Antonio Jansana Vega, amitekta	
datum: mart 2014 god.	R 1:25000	Ist br. 2



**LEGENDA:**


## Sobrađa

-  MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA
-  LOKALNI PUT
-  ŽAŠTITNI POJASEVI OBILAZNOG PUTA M-21 --- 50m --- 25m;
-  ŽELEZNIČKA PRUGA BEOGRAD-BAR sa infrastrukturnim i pružnim pogonom
-  IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE PLJEVLJA-BUELO POLJE VAR1.7(L=56,42KM)
-  IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BUELO FOLJE-SERANE-PEĆ VAR2.2 (L=55,50KM)
-  IDEJNO REŠENJE TRASE PRUGE BUELO POLJE-SERANE-PEĆ VAR2.3(L=55,50KM)
-  KORIDOR TRASE PRUGE PLJEVLJA-BUELO POLJE V1.7 (Š=400,0M)
-  KORIDORTASE PRUGE BUELO POLJE-SERANE-PEĆ V2.2 V2.3 (Š=400,0M)
-  KORIDOR AUTO PUTO L=20KM
-  ZONA UTICAJA AUTOPUTA

**LEGENDA:**

- |   |  |
|---|--|
|  | POVRŠINE NASELJA za koje je predviđena generalna urbanistička razred |
|  | Površine ostalih naselja   |
|  | Izdvajeno građevinsko zemljište                                      |
|  | Popoljoprivredne površine  |
|  | Šumske površine  |
|  | Detalji praočne površine   |
|  | Vodene površine  |
|  | Zatiscena područja   |
|  | Površine i kordoni saobraćajne infrastrukture                        |
|  | Površine i kordoni ostale infrastrukture                             |



## Telekomunikacije

-  Beočinski komunikacioni toranj CT postoji
-  Bazna stanica mobilne telefoni postoji
-  Bazna stanica mobilne telefonije PLANIRANA
- Telekomunikaciona kanalizacija sa magistralnim optičkim kablom postoji
-  Postavljeni optički kabel u vlastitu žičnu

## MREŽA NASELJA:

-  Centar regionalnog zračala
-  Optički centar
-  Lokalni centar
-  Sekundarni lokalni centar
-  Ostala naselja

## Elektroenergetika

-  Elektrovod 400kV
-  Elektrovod 220kV
-  Elektrovod 110kV
-  Elektrovod 110kV PLAN
-  Elektrovod 35kV
-  Elektrovod 35kV PLAN
-  KV vod 35kV PLAN
-  Elektrovod 35kV UKIONAJE

DPP

PPPN

Detaljni preotoci plan auto puta Bar-Boljan (zona uticaja auto puta)

Preotoci plan posebne namjene Bjelasic-Konovi



## SMBOLI:


-  AUTOBUSKA STANICA
-  ŽELJEZNIČKA STANICA
-  ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE
-  BENZINSKA STANICA
-  FETLJA
-  STALNI GRANIČNI PRELAZ
-  OSTALI PRELAZI
-  PREKOGRAJNICA SARADNJA
-  HELIODROM
-  PLANIRANO ODLAGAŠTE OTPADA
-  KONCESIONA PODRUČJA
  
-  LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA  
(šljunak, pjesak, građevinski kamen, bijar i mineralne vode)
-  ŽĆARA
  
-  TS 400/10KV
-  TS 110/35KV
-  TS 35/10KV
-  TS 110/35KV PLAN
-  TS 35/10KV PLAN
-  Razlikovno postrojenje
-  nHE PLAN



**PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN  
OPŠTINE BIJELO POLJE  
PLAN**



Legenda



- Gorica PUP-a  
Opštinska granica  
Državna granica

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE	
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJECT	PLANET CLUSTER
PRILOG	NAMJENA POVRŠINA	
RUKOVODILAC TIMA	mr Jadranka Popović, dipl.ing. arh. urb. Antonio Jansana Vega, arhitekt	
ODGOVORNJI PLANER	Svetlana Ojdanić, dipl. prost. planer	
datum marta 2014 god.	R 1:25000	list br. 3





LEGENDA:

	GRANICE GENERALNE URBANISTIČKE PLANZONE
1 BIJELO POLJE	
2 PAVNO POLJE	
3 TOMASLJEVO	
4 ZLATIBOR	
5 LONZA	
6 KALJE	
7 DISTRIČKA	

GRAVITACIONE ZONE:

	Gravitaciona zona Bijelo Polje
	Gravitaciona zona Pavno Polje
	Gravitaciona zona Tomisljevo
	Gravitaciona zona Zlatibor
	Gravitaciona zona Lonza
	Gravitaciona zona Kalje
	Gravitaciona zona Distrička
	Ostala naselja ka lokalnim centrima
	Ostala naselja ka opštinskim centrima
	Lokalni centri ka opštinskim centrima

JAVNE FUNKCIJE:

	DIPATINA
	SUD
	POLICJA
	VATROGASCI
	BOLNICA DZ Amb.
	ŠKOLA
	VRĆIĆ JASLINE
	SРЕДЊА ŠKOLA
	FAKULTET
	KULTURA
	POSTA
	ZANATSTVO
	TRGOVINA
	SPORT I REKREACIJA
	IZLETIŠTA

MREŽA NASELJA:

	Centar regionalnog značaja
	Cvetnički centar
	Lokalni centar
	Štitnjacijski lokalni centar
	Ostala naselja
	Granične naselja
	Pozdravljene sela

<b>SABO:</b>   <b>Geometrijske entitete:</b>   <b>Objekti:</b>   <b>Vrste objekata:</b>   <b>Prekogranična saradnja:</b> 	<b>PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN</b> <b>OPŠTINE BIJELO POLJE</b> <b>PLAN</b> <div style="text-align: center;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>GRANICA ZAHVATA puta</span> <span>OPŠTINSKA GRANICA</span> <span>OPŠTINA GRANICA</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <b>NARUČLAC</b>  <b>NOŠIĆAC</b>  <b>IZRADE</b>  <b>MONTE NEGRO PROJECT</b> </div> <div style="width: 45%;"> <b>OPŠTINA BIJELO POLJE</b>  <b>PLANET CLUSTER</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <b>PRLOG</b>  <b>OPŠTINSKE GRANICE, MREŽE NASELJA</b>  <b>I GRAVITACIONE ZONE</b>  <b>PUKOVOGLAĆ</b>  <b>TIĆA</b>  <b>Antonija Jevremović Vlajić, arhitekt</b> </div> <div style="width: 45%;"> <b>ODGOVORNJI PLANER</b>  <b>Evdetana Čubanac, dipl. prost. planer</b> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;">datum: mart 2014 god.</div> <div style="width: 30%;">R 1:25000</div> <div style="width: 30%;">list br. 5</div> </div>
--	--



## KARAKTERIZACIJA PREDJELA

### TIK KARAKTERA PREDJELA-Tp. 1

**(1)**

Dlinski predjeli planinskih riječa

Poznje karaktera (red.):



- 1.1 Avigajne zaravni sa preko 1.000 m visine i vegetacijom u dolini Lune i potoka Lune

- 1.2 Brdji Nedakusi-dvor krajda voda

### TIK KARAKTERA PREDJELA-Tp. 2

**(2)**

Brodsko-planinski predjeli istočnog poreda

Poznje karaktera predjela:



- 2.1 Visoravni - Kolja sa velikim paljnjem površina na karusu

- 2.2 Krajevi Dobrica

- 2.3 Kliniške sunke među bosom Obrovu

### TIK KARAKTERA PREDJELA-Tp. 3

**(3)**

Brodsko-planinski predjeli zapadnog poreda

Poznje karaktera predjela:



- 3.1 Stoloničko-predjeli površi na karusu sa približno 1.000 m visine i paljnjem

- 3.2 Krasinska zaravan sa međimurim Sunama i gospodarskom vegetacijom

- 3.3 Avigajna zaravan oko izvora Čelince

- 3.4 Varenika dolno-velikijska zaravan sa zapuštenim poljoprivrednim površinama i preko 1.000 m visine i vegetacijom



- 3.5 Karstni jezici Štibernice



### TIK KARAKTERA PREDJELA-Tp. 4

**(4)**

Vlačkoplanski predjeli



Poznje karakteri predjela:

- 4.1 Sudasti i abesi pojas sa slatkim bananama, pasnjacima i alvini u kulturi



- 4.2 Sanečnid

Antropogeni predjeli

Urbani predjeli

Ruralni predjeli

Semiurbanici predjeli

## PLAN PREDJELA

### POLOJOPRIVREDA



TURIZAM

1  
2  
3  
4  
5  
6

Planinski turistički centar - Trojice (PNT) - Željezica-Korovi

Planinski turistički centar - Crničija (PTC) - Željezica-Korovi

Turisticko-kreativna zona - Šotor

Turisticko-kreativna zona - Kovin

Izdavači Ulice - Istarska Luka

Banja Nedakusi - Krajda voda

### POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE



Park Butina-Nedakusi



Park Butina-Obrov



ZAŠTICENA PODRUČJA



Dražni zračaj



Spomenik prirode



Djelovačka Msara



Novarovčica peščara



### POVRŠINA KOJA SE PREDLAŽU ZA ZAŠTITU



Kanjon rijeke Štibernice - Novakovska kljuna -

Glavni predjeli Beličice



ZAŠTITNA (pufer) ZONA 2 (NP Štokaški gozd)




ZELJENI POJAS U CRNOJ GORI - Nacionalni park Durmitor



OBRAZOVNO VRIJEDNO PODRUČJE





## NEPOKRETNATA KULTURNAA BAŠTINA

-  Savršena arhitektura
-  Arheološki izvještaj kopno
-  Izvještajna arhitektura
-  Spomen objekte
-  Civilna arhitektura
-  Površina spomenika kulture

## ZAŠTICENI SPOMENICI KULTURE

-  Nacionalni značaj (I kategorija zaštite)
  - 1 Crkva Sv. Nikole,Nikolač, XVI vijek.
  - 2 Crkva Sv. Petra, XII vijek.
-  Nacionalni značaj (II kategorija zaštite)
  - 3 Crkva Sv. Nikole,Pedrih, XVII vijek.
  - 4 Bogorodična crkva,Voljavac, XII vijek.
-  Lokalni značaj (III kategorija)
  - 5 Džamija, Gornja Mahala, XVI vijek.

## PRIRODNA BAŠTINA

-  ZAŠTICENO PODRUČJE
-  Zaštićeno prirodno-državni značaj
-  Soimski prude
  - 1 Dubvička klisura
  - 2 Novakovića pećina

## PODRUČJA KOJA SE PREDLAŽU ZA ZAŠTITU

-  Kanjon rijeke Sutomore  
„Novakovića stijene“
-  Slivno područje Biogradske gorske komore
-  ZAŠTITNA (beli) ZONA 2 (NP Biogradska gora)

## ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



NATURA 2000  
EMERALD područja u Crnoj Gori



### Zaštićene biljne vrste

- 1 *Loroglossum hirsutum* L./V.Rich
- 2 *Myricaria emersty-mayeri*
- 3 *Campanula secundiflora* Vis & Panc.
- 4 *Crocus chrysanthus*



### EKOLOŠKI ZNAČAJNI LOKALITETI



### NACIONALNI BIO-KORIDOR



### Poplavno područje



### Linje za rijeke



### Dvostruka linja za rijeku+učvršćenje vodotoka



### Vodotok (II kategorija)



### Zaštićeno područje vodeizvorista



### Izvoriste vode veće od 1000ls



### Izvoriste vode od 100 do 1000ls



### Izvoriste vode od 10 do 100ls



### Koncesiona područja



# PROSTORNO-URBANISTIČKI PLAN OPŠTINE BIJELO POLJE


PLAN



## LEGENDA

### MREŽA NASELJA

-  Central regionalno značajka
-  Opštinski centar
-  Lokalni centar
-  Sekundarni lokalni centar
-  Ostala naselja

-  Graniča generalne urbanističke razrade
-  Naselje
-  Površina gobera
-  Zona usoca auto-puta  
DPP "Auto put Bar-Boljare"

GRANIČA ZAHVATA PUP-a

OPŠTINSKA GRANIČA

DRŽAVNA GRANIČA

NARUČILAC	OPŠTINA BIJELO POLJE	
NOSILAC IZRADE	MONTENEGROPROJEKT	
PRilog	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE	
RUKOVODILAC TIMA	mr Jelanka Popović, dipl.ing. arh. urb. Antonio Jansara Vega, arhitekta	
ODGOVORNI PLANER	mr Lenka Bulatović, dipl. arheolog Snežana Laban, dipl. ing. pejz. arh.	
datum: mart 2014 god.	R 1:25000	list br. 7